



AGENCY FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS AND
POSTAL SERVICES



***ZAHTEVI U POGLEDU POKRIVENOSTI KAO
SREDSTVO ZA
POSTIZANJE BROADBAND DOSTUPNOSTI U
RURALNIM OBLASTIMA***

Elvis Babačić, dipl.inž.el.

Regional Conference for Europe: EXPANDING AVAILABILITY OF BROADBAND ACCESS AND ADOPTION
28 - 29 September 2015, Budva, Montenegro



- **Sadržaj:**

- **Karakteristike tržišta širokopojasnih *data* usluga u Crnoj Gori**
- **Stepen tehnološkog razvoja mobilnih širokopojasnih mreža u Crnoj Gori**
- **LTE u opsegu 800 MHz: šansa za širokopojasni pristup i u ruralnim i slabo naseljenim oblastima**




Karakteristike tržišta širokopojasnih *data usluga* u Crnoj Gori

- Penetracija aktivnih fiksnih širokopojasnih priključaka 16% u odnosu na broj stanovnika (jul 2015. godine)
- U tehnološkom pogledu dominira ADSL sa skoro 70% učešća u ukupnom broju aktivnih priključaka (maksimalne brzine pristupa od 1-10 Mb/s u zavisnosti od paketa, garantovano polovina)
- FTTx u stalnom porastu
- KDS relativno slabo razvijen, ali u porastu u posljednje 2 godine
- Mobilni širokopojaski pristup zasnovan na HSPA+ tehnologiji i u užim gradskim jezgrima na DC-HSDPA i LTE tehnologiji
- Širokopojasne *data usluge* koristi 25% mobilnih korisnika
- Neravnomjerna dostupnost tehnologija širokopojasnog pristupa



Zastupljenost tehnologija fiksnog pristupa (kraj jula 2015. godine)




Brzina prenosa podataka ka korisniku:

- nekoliko stotina kb/s za korisnike koji kao jedinu mogućnost koriste osnovni WiMAX servis,
- 1-2 Mb/s kod naprednijih WiMAX i osnovnih ADSL paketa,
- 2-10 Mb/s za napredne ADSL i osnovne KDS korisnike,
- 20 Mb/s i više, za napredne KDS korisnike i FTTx korisnike



Struktura aktivnih fiksnih priključaka prema brzini pristupa (kraj jula 2015. godine)



< 1 Mb/s: 6,97%
< 2 Mb/s: 32,09%
2-4 Mb/s: 30,11%
4-10 Mb/s: 27,69%
>10 Mb/s: 10,12%
>30 Mb/s: 0,37%

**Prosječna maksimalna brzina
pristupa aktivnih fiksnih
priključaka:
< 7 Mb/s**

**Garantovana brzina na fiksnoj
lokaciji: 1/2 maksimalne**





Stepen tehnološkog razvoja mobilnih širokopojasnih mreža

- HSPA+ (u opsezima 2 GHz i 900 MHz-refarming)
 - implemetiran u svim UMTS NodeB stanicama sva tri operatora
 - maksimalni protok u kanalu širine 2x5 MHz:
21,1 Mb/s prema korisniku (*downlink*) i 5,76 Mb/s od korisnika (*uplink*)
- DC-HSDPA (posljednja komercijalno dostupna verzija IMT-2000/UMTS standarda na globalnom nivou)
 - implementiran u urbanim djelovima većih gradova
 - maksimalni protok u kanalu širine 2x10 MHz:
42,2 Mb/s prema korisniku
- **Tipično korisničko iskustvo u mrežama sa HSPA+ tehnologijom:
2-5 Mb/s ka korisniku (*dowlink*); 0,5-2 Mb/s od korisnika (*uplink*)**
- LTE u opsegu 1800 MHz-refarming (Telenor i T-Mobile)
 - LTE kanal širine 2x15 MHz u Podgorici i 2x20 MHz u ostatku države
 - maksimalni protok u kanalu širine 2x20 MHz:
150 Mb/s ka korisniku i 50 Mb/s od korisnika



Dostupnost mobilnih širokopojasnih usluga (UMTS)


- UMTS pokrivenost: > 90% stanovništva
(sva urbana naselja i značajan dio suburbanih i ruralnih oblasti,
glavni putevi, tuneli i turistički centri)






Dostupnost mobilnih širokopojasnih usluga (LTE)

- LTE pokrivenost: > 60% stanovništva
(urbane oblasti u svim opštinama izuzev Petnjice i Gusinja)



Telenor



T-Mobile



Neravnomjerna dostupnost tehnologija širokopojasnog pristupa

Mogućnosti ostvarivanja širokopojasnog pristupa – tipičan primjer

- Stan u urbanom dijelu Podgorice:
 - ADSL, FTTH od strane 3-4 operatora, KDS od strane 2-3 operatora, WiMAX, HSPA+/DC-HSDPA od strane 3 operatora, LTE od strane dva operatora
- Porodična kuća u Beranama u neposrednoj blizini centra
(sjeveroistočni dio Crne Gore, grad sa 30 hiljada stanovnika):
 - ADSL sa max 5 Mb/s, HSPA+ od strane 3 operatora
- Kuća na selu u okolini Berana (ruralno područje, 18 km od Berana):
 - EDGE ili nestabilni WCDMA od strane 2-3 operatora
(par stotina kb/s)



Strategija razvoja informacionog društva 2012-2016. godina

- Jedan od ciljeva: omogućavanje "simetričnog, garantovanog *broadband* pristupa sa minimum 10 Mb/s za 50% populacije do 2014. godine", odnosno "sa minimum 10 Mb/s za 100% populacije i minimum 30 Mb/s za 50% populacije do 2016. godine"
- Cilj za 2014. godinu lako postignut kroz FTTx, KDS i LTE u urbanim zonama
- **Cilj za 2016. godinu još uvijek daleko!**
Iako je progres u posljednje dvije godine evidentan, **ni dostupnost širokopojasnih data usluga** (10% aktivnih fiksnih priključaka sa 10 Mb/s ili više; 0,37% sa 30 Mb/s ili više; LTE pokrivenost oko 60% stanovništva), **niti prosječni omogućeni protok na korisničkom nivou** (< 7 Mb/s za aktivne priključke), još uvijek nijesu zadovoljavajući!
- Ako se ima na umu činjenica da u najvećem broju ruralnih i slabo naseljenih područja ne postoji nikakva fiksna infrastruktura, te da je njen razvoj ekonomski neisplativ, **potreba za implementacijom modernih širokopojasnih bežičnih komunikacionih mreža, prije svega LTE/LTE Advanced mobilnih mreža u Crnoj Gori** je još izraženija nego u nekim drugim evropskim zemljama.



Pokrivanje ruralnih i slabo naseljenih oblasti

- Za pokrivanje ruralnih i slabo naseljenih oblasti na ekonomski efikasan način moraju se koristiti niži opsezi (ispod 1 GHz)
 - **opseg 800 MHz** (dodijeljen za mobilni *broadband* u većini evropskih zemalja),
 - **opseg 700 MHz** (trenutno dodijeljen za mobilni *broadband* samo u Njemačkoj)
 - **opseg 900 MHz** (intenzivno se koristi za GSM i UMTS i još uvijek nije dio LTE strategije)
 - **opsezi oko 1,5 GHz** (u bližoj budućnosti)
 - **opseg 470-694 MHz ???**
-
- The diagram illustrates the trade-off between frequency bandwidth and coverage range and the number of required base stations. It features several concentric arcs centered at the origin, each representing a different frequency band width. The innermost arc is red and labeled '5800 MHz'. Moving outward, the arcs are orange ('2100 MHz'), green ('850 MHz'), blue ('700 MHz'), and purple ('<700 MHz'). A horizontal axis at the bottom is labeled 'Broj baznih stanica' (Number of base stations) with tick marks for ~20, ~15, ~10, ~7, ~5, and ~2. A vertical axis on the right is labeled 'Radijus ćelije [km]' (Cell radius [km]) with tick marks for 0, 2, 4, 6, 8, and 10. The diagram shows that as the frequency band width decreases, the coverage radius increases and the number of required base stations decreases.



LTE u opsegu 800 MHz

- Osnovni cilj alokacije opsega 800 MHz za mobilnu službu za implementaciju LTE mreža je stvaranje uslova za omogućavanje širokopojasnih usluga i u ruralnim i slabo naseljenim oblastima na ekonomski efikasan način
- Mnoge administracije su u postupku dodjele radio-frekvencija iz opsega 800 MHz postavile visoke zahtjeve u pogledu pokrivenosti stanovništva signalom LTE mreže
- Propisivanjem tzv. *coverage* zahtjeva osigurava se efektivna upotreba dodijeljenog RF spektra sa ciljem da pogodnosti od dodjele spektra osjeti značajan dio stanovništva u razumnom vremenskom periodu, vodeći računa da se time ne optereti poslovanje operatora zbog neophodnih investicija
- Neki od primijenjenih mehanizama postizanja gornjih ciljeva su:
 - Obaveza obrnutog pokrivanja
 - Obaveza pokrivanje visokog procenta stanovništva u kratkom roku
 - Obaveza pokrivanja unaprijed specificiranih oblasti ili naselja
 - Obaveza omogućavanja garantovanog protoka




Aukcija spektra za mobilne mreže u Crnoj Gori

- *Multiband* aukcija spektra iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz (ukupno 460 MHz spektra)
- Ciljevi:
 - očuvanje/unaprjeđenje konkurenциje na tržištu elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori, uključujući i mogućnost ulaska novog mobilnog operatora;
 - kreiranje uslova za dalji nesmetan razvoj mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga;
 - **doprinos postizanju ciljeva Strategije razvoja informacionog društva u periodu 2012-2016. godina;**
 - omogućavanje maksimalnih prihoda za budžet Crne Gore od jednokratne naknade za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija.



AGENCY FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS AND
POSTAL SERVICES

Specifični coverage zahtjevi u opsegu 800 MHz





Specifični coverage zahtjevi u opsegu 800 MHz

- Za blok širine 2x10 MHz sa specifičnim zahtjevima u pogledu pokrivanja:
 - 70% stanovništva do kraja prve godine važenja odobrenja;
 - 85% stanovništva do kraja druge godine važenja odobrenja;
 - 95% stanovništva do kraja treće godine važenja odobrenja;
 - po pet novih RBS-ova opsegu 800 MHz u ruralnim oblastima u kojima ne postoji drugi način pružanja širokopojasnih *data* usluga, a koje na osnovu zahtjeva korisnika odredi Agencija u dogовору са operatorom
- Pokrivenost signalom mreže znači mogućnost pružanja usluga prenosa podataka sa minimalnim protokom ka korisniku (*downlink*) od 10 Mb/s na bazi korisničkog iskustva, odnosno sa garantovanim protokom ka korisniku (*downlink*) od 2 Mb/s i garantovanim protokom od korisnika (*uplink*) od 1 Mb/s, u slučaju mobilnog prijema i mogućnost pružanja usluga prenosa podataka sa garantovanim protokom ka korisniku (*downlink*) od 10 Mb/s i garantovanim protokom od korisnika (*uplink*) od 1 Mb/s, u slučaju fiksnog prijema (sa spoljašnjom antenom)



Da li su ovako postavljeni zahtjevi ostvarivi?

- U Crnoj Gori ima 23 opštine, ukupno 1307 naselja, od kojih su 58 gradskog (urbanog) tipa
- U 58 naselja gradskog (urbanog) tipa živi 63,23% stanovništva
- GSM pokrivenost (oko 300 BTS lokacija u opsegu 900 MHz) iznosi 85% teritorije, 99% stanovništva
- UMTS pokrivenost (oko 250 Node B lokacija u opsezima 2 GHz i 900 MHz) iznosi preko 90% stanovništva
- Za pokrivanje 95% stanovništva signalom LTE mreže u opsegu 800 MHz neće biti potrebno implementirati veliki broj eNode B stanica na novim lokacijama
- Frekvencijski blok sa specifičnim *coverage* zahtjevima će biti ponuđen sa manjom početnom cijenom

Mi smatramo da jesu!



AGENCY FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS AND
POSTAL SERVICES



Hvala na pažnji.

elvis.babacic@ekip.me

Regional Conference for Europe: EXPANDING AVAILABILITY OF BROADBAND ACCESS AND ADOPTION
28 - 29 September 2015, Budva, Montenegro